

Stručni rad

**Draško DOŠLJAK (Berane)**

Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore  
drasko.d@t-com.me

**KNJIGA O BOSANSKOHERCEGOVAČKIM PREZIMENIMA**

(Amira Turbić-Hadžagić, Elvir Musić: *Bosanskohercegovačka prezimena I – Prezimena po imenima najjestitelja Božije riječi*, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb, 2018, 195 str.)

O bosanskohercegovačkim prezimenima, sa naučnim pristupom, imamo malo radova. Studija *Bosanskohercegovačka prezimena* autora Amire Turbić-Hadžagić i Elvira Musića prati razvoj prezimena u Bosni i Hercegovini. Autori su materijal za knjigu ekscerpirali iz srednjovjekovnih povelja, pisama, raznih ugovora bosanskohercegovačke vlastele, te iz arhivske građe osman-skog perioda, ali i iz savremenih izvora, matičnih knjiga i telefonskih imenika.

Namjera autora je, kako stoji u Predgovoru, bila da se što više „sazna o prošlosti i utjelotvorenoj zbilji života“, pa su istražili motive nastanka prezimena na području Bosne i Hercegovine. Autori se u predstavljanju lika i djebla Božijih odabranika nijesu rukovodili suženim individualnim i religijskim kontekstom. Vodili su se u odabiru prezimena svetim knjigama Biblijom i Kur'anom.

U poglavlju ove knjige, „Razvoj prezimena u Bosni i Hercegovini“, autori navode da su do 12. vijeka zabilježene jednoimenske formule, a u 12. dvoimenske. „Začeta (pret)prezimena u 12. stoljeću u srednjovjekovnoj Bosni, kao imenska formula sastavljena od ličnoga imena i prezimena i to je prva faza po-stanka bosanskohercegovačkih prezimena u kojoj preovladava jednoimenska formula, tj. jedna osoba = jedno lično ime (Pavica, Radin, Stipan, Vojislava), s tim da se ličnome imenu ponekad dodaje oznaka za funkciju koju vrši, položaj na kojem se osoba nalazi ili društveni status (ban Kulin, Radoje dijak, knez Ivan...). Dvoimenska formula, tj. lično ime i (pret)prezime, u srednjovjekovnoj Bosni upućuje na patronimno (pret)prezime: ...dva Vlahova sina...“

Kada je u pitanju klasifikacija prezimena, autori prihvataju podjelu A. Šupuka na dvadeset grupa. To su: 1) posesivna prezimena nastala od ličnih imena, narodnih i svetačkih; 2) prezimena nastala od hipokorističnih i dominantnih ličnih imena; 3) prezimena od oznaka za fizičke i moralne osobine; 4)

prezimena od životinjskih imena; 5) prezimena od riječi za zanimanje i nominalna agentis; 6) prezimena od riječi za biljke i plodove; 7) prezimena od riječi za oruđe i različite predmete; 8) prezimena nastala od oznaka državne i crkvene hijerarhije, 9) prezimena od toponimičkih i etničkih oznaka; 10) prezimena od riječi za djelove tijela; 11) prezimena od augmentativnih i pejorativnih riječi; 12) prezimena od starih naziva i imena iz oblasti religije i mitologije; 13) profilaktička prezimena; 14) prezimena od riječi za hranu i jelo; 15) prezimena od naziva za rodbinske veze; 16) prezimena od naziva za oznaku prirodnih pojava; 17) prezimena od apstraktnih imenica; 18) prezimena nastala od ličnih neizvedenih imena; 19) prezimena nastala od riječi za narodno praznovanje i 20) prezimena od riječi za tjelesne nedostatke i bolesti.

Autori Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić su građu bosanskohercegovačkih prezimena podijelili u šest osnovnih grupa: prezimena nastala od ličnih imena; prezimena nastala od naziva zanimanja; prezimena nastala od nadimaka; prezimena nastala od etnika i etnonima; prezimena motivisana materijalnom i nematerijalnom kulturom, i ostala prezimena.

Prva grupa prezimena (od ličnih imena) obuhvata prezimena nastala od ličnih imena Božijih navjestitelja (svetačko ime, ime Božjega poslanika, i sl.), narodno lično ime, orijentalno lično ime, lično ime iz drugih jezika i hipokoristik = lično ime. U ovoj, prvoj knjizi, data su i analizirana samo prezimena nastala od ličnih imena Božijih navjestitelja.

Analizirana prezimena koja u osnovi imaju lično ime su: asufiksalna (Avram, Isa, Musa, i dr.), sufiksalna (Jakovac, Mujan, Šolaja, Jonek, Lokmer, Jakiša, Smajiš, Jošilo, Jakuš, i dr.), prezimena od skraćenog ličnog imena (Iso, Leka, Sulja, i sl.), sufiksalna prezimena na *-ević*, *-ović*: (Jakovljević, Suljević, Mujačević, Isaković, Kubatović, Mešanović, Mujačinović, Suljaković, Uzeirović, i dr.), sufiksalna prezimena na *-ov* i *-ovski* (Davidov, Jankulov, Salkov, Idrizovski, Mehmedovski, i sl.). Prezimena koja u osnovi imaju osnovno ili skraćeno lično ime + društvenu funkciju, položaj, zanimanje ili titulu i sufiks *-ić* ili *-ović* (Dautbegović, Jahjagić, Musakadić, Salihodžić, Uzeirbegović, i sl.). Prezimena koja u osnovi imaju lično ime + rodbinsku vezu i sufiks *-ović* ili *-ić* (Ibrahimović, Salihamidžić, i sl.).

Autori u ovoj knjizi uz analizirano prezime daju i mesta gdje su prezimena zastupljena. Npr.: Smaić: Gračanica, Ilijadža, Sarajevo, Srebrenik, Tuzla, Živinice; Ivanek: Banja Luka, Bihać, Brčko, Cazin, Orašje Srebrenik, Tuzla.

Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić, autori ove vrijedne knjige se nijesu držali jednom religijom pri određivanju korpusa, već im je isti bio slika same Bosne i Hercegovine. To, zapravo, ovu knjigu i čini izuzetno vrijednom. Ova studija nam pruža uvid u istorijski razvoj prezimena u Bosni i Hercegovini i predstavlja vrijedan doprinos onomastici.